



Bartels Rotation 2315-2328 – Daily Averages
 (01-Mar-2003 thru 12-Mar-2004)
 (060/2003 thru 072/2004)




Bartels Rotation 2315-2328 – Daily Averages
 (01-Mar-2003 thru 12-Mar-2004)
 (060/2003 thru 072/2004)



Apr Jul Oct Jan
 time (01-Mar-2003 to 13-Mar-2004)

Bartels Rotation 2315-2328 – Daily Averages
(01-Mar-2003 thru 12-Mar-2004)
(060/2003 thru 072/2004)



Apr Jul Oct Jan
time (01-Mar-2003 to 13-Mar-2004)

Bartels Rotation 2315-2328 – Daily Averages
 (01-Mar-2003 thru 12-Mar-2004)
 (060/2003 thru 072/2004)

